APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO///PROCESO EJECUTIVO 2015-1023 SEGUIDO POR COOPERATIVA COOBOLARQUI CONTRA ELVIRA POLO VDA DE ALVAREZ Y OTRO.

Jhon Anderson Moreno <jhon.moreno@ahoracontactcenter.com>

Mié 28/09/2022 16:58

Para: Juzgado 04 Civil Municipal - Magdalena - Santa Marta <j04cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen Día

Me permito adjuntar APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO del proceso del asunto.

Gracias

Sin otro particular,

JHON ANDERSON MORENO
C.C. No. 1.005.326.376 de Bucaramanga
T.P. No. 332.977 expedida por el C. S. de la J.

JHON ANDERSON MORENO

Carrera 5 No. 23-125 piso 2 Centro – Santa Marta Cel: 318 350 7464

ABOGADO

SEÑOR

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA

E. S. D.

REF:	
PROCESO:	EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA
DEMANDANTE:	COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO COOBOLARQUI
DEMANDADOS:	ELVIRA POLO VDA DE ALVAREZ Y OTRO
RADICADO:	2015-1023

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

JHON ANDERSON MORENO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.326.376 de Bucaramanga y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 332.977 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandante en el asunto de la referencia, por medio del presente escrito me permito allegar la liquidación de crédito actualizada, de conformidad a los intereses de mora fijados por la Superintendencia Financiera **28 de septiembre de 2022,** así:

Capital	$1.708.720,00
Intereses al 28/feb/2015, **aprobados mediante auto de fecha 19/nov/18**	$ 2.624.378,91
Intereses del 01/mar/2015 al 28/sep/2022,	$3.840.409,43
Total intereses al 28/sep/2022	$ 6.464.788,34
TOTAL LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO AL 28/SEP/2022	**$8.173.508,34**

Solicito se apruebe la liquidación de crédito presentada una vez vencido el término de traslado.

Sin otro particular,

JHON ANDERSON MORENO
C.C No. 1.005.326.376 de Bucaramanga
T.P. No. 332.977 del C.S. de la J.

jhon.moreno@ahoracontactcenter.com
Carrera 5 No. 23-125piso 2 centro – Santa Marta
318 3507 464

JHON ANDERSON MORENO

Carrera 5 No. 23-125 piso 2 Centro – Santa Marta Cel: 318 350 7464

ABOGADO

FECHA INICIO	FECHA FIN	Interes Bancario Corriente	DIAS	Interes Nominal Mora	CUOTAS ADEUDADAS	SALDO DE CAPITAL	INTERES X MES
01-mar-15	30-mar-15	19,21%	30	2,40%	$ 1.708.720,00	$ 1.708.720,00	$ 41.030,64
01-abr-15	30-abr-15	19,37%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.372,38
01-may-15	30-may-15	19,37%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.372,38
01-jun-15	30-jun-15	19,37%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.372,38
01-jul-15	30-jul-15	19,26%	30	2,41%		$ 1.708.720,00	$ 41.137,43
01-ago-15	30-ago-15	19,26%	30	2,41%		$ 1.708.720,00	$ 41.137,43
01-sep-15	30-sep-15	19,26%	30	2,41%		$ 1.708.720,00	$ 41.137,43
01-oct-15	30-oct-15	19,33%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.286,95
01-nov-15	30-nov-15	19,33%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.286,95
01-dic-15	30-dic-15	19,33%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.286,95
01-ene-16	30-ene-16	19,68%	30	2,46%		$ 1.708.720,00	$ 42.034,61
01-feb-16	28-feb-16	19,68%	28	2,30%		$ 1.708.720,00	$ 39.232,21
01-mar-16	30-mar-16	19,68%	30	2,46%		$ 1.708.720,00	$ 42.034,61
01-abr-16	30-abr-16	20,54%	30	2,57%		$ 1.708.720,00	$ 43.871,39
01-may-16	31-may-16	20,54%	31	2,65%		$ 1.708.720,00	$ 45.333,77
01-jun-16	30-jun-16	20,54%	30	2,57%		$ 1.708.720,00	$ 43.871,39
01-jul-16	31-jul-16	21,34%	31	2,76%		$ 1.708.720,00	$ 47.099,44
01-ago-16	31-ago-16	21,34%	31	2,76%		$ 1.708.720,00	$ 47.099,44
01-sep-16	30-sep-16	21,34%	30	2,67%		$ 1.708.720,00	$ 45.580,11
01-oct-16	31-oct-16	21,99%	31	2,84%		$ 1.708.720,00	$ 48.534,06
01-nov-16	30-nov-16	21,99%	30	2,75%		$ 1.708.720,00	$ 46.968,44
01-dic-16	31-dic-16	21,99%	31	2,84%		$ 1.708.720,00	$ 48.534,06
01-ene-17	30-ene-17	22,34%	30	2,79%		$ 1.708.720,00	$ 47.716,01
01-feb-17	28-feb-17	22,34%	28	2,61%		$ 1.708.720,00	$ 44.534,94
01-mar-17	30-mar-17	22,34%	30	2,79%		$ 1.708.720,00	$ 47.716,01
01-abr-17	30-abr-17	22,33%	30	2,79%		$ 1.708.720,00	$ 47.694,65
01-may-17	31-may-17	22,33%	31	2,88%		$ 1.708.720,00	$ 49.284,47
01-jun-17	30-jun-17	22,33%	30	2,79%		$ 1.708.720,00	$ 47.694,65
01-jul-17	31-jul-17	21,98%	31	2,84%		$ 1.708.720,00	$ 48.511,98
01-ago-17	31-ago-17	21,98%	31	2,84%		$ 1.708.720,00	$ 48.511,98
01-sep-17	30-sep-17	21,98%	30	2,75%		$ 1.708.720,00	$ 46.947,08
01-oct-17	30-oct-17	21,15%	30	2,64%		$ 1.708.720,00	$ 45.174,29
01-nov-17	30-nov-17	20,96%	30	2,62%		$ 1.708.720,00	$ 44.768,46
01-dic-17	30-dic-17	20,77%	30	2,60%		$ 1.708.720,00	$ 44.362,64
01-ene-18	30-ene-18	20,69%	30	2,59%		$ 1.708.720,00	$ 44.191,77
01-feb-18	28-feb-18	21,01%	28	2,45%		$ 1.708.720,00	$ 41.883,58
01-mar-18	30-mar-18	20,68%	30	2,59%		$ 1.708.720,00	$ 44.170,41
01-abr-18	30-abr-18	20,48%	30	2,56%		$ 1.708.720,00	$ 43.743,23
01-may-18	30-may-18	20,44%	30	2,56%		$ 1.708.720,00	$ 43.657,80
01-jun-18	30-jun-18	20,28%	30	2,54%		$ 1.708.720,00	$ 43.316,05
01-jul-18	30-jul-18	20,03%	30	2,50%		$ 1.708.720,00	$ 42.782,08
01-ago-18	30-ago-18	19,94%	30	2,49%		$ 1.708.720,00	$ 42.589,85
01-sep-18	30-sep-18	19,81%	30	2,48%		$ 1.708.720,00	$ 42.312,18
01-oct-18	30-oct-18	19,63%	30	2,45%		$ 1.708.720,00	$ 41.927,72
01-nov-18	30-nov-18	19,49%	30	2,44%		$ 1.708.720,00	$ 41.628,69
01-dic-18	30-dic-18	19,40%	30	2,43%		$ 1.708.720,00	$ 41.436,46
01-ene-19	30-ene-19	19,16%	30	2,40%		$ 1.708.720,00	$ 40.923,84
01-feb-19	28-feb-19	19,70%	28	2,30%		$ 1.708.720,00	$ 39.272,08
01-mar-19	31-mar-19	19,37%	31	2,50%		$ 1.708.720,00	$ 42.751,46
01-abr-19	30-abr-19	19,32%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.265,59
01-may-19	31-may-19	19,34%	31	2,50%		$ 1.708.720,00	$ 42.685,25
01-jun-19	30-jun-19	19,30%	30	2,41%		$ 1.708.720,00	$ 41.222,87
01-jul-19	31-jul-19	19,28%	31	2,49%		$ 1.708.720,00	$ 42.552,82
01-ago-19	31-ago-19	19,32%	31	2,50%		$ 1.708.720,00	$ 42.641,11
01-sep-19	30-sep-19	19,32%	30	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.265,59
01-oct-19	31-oct-19	19,10%	31	2,47%		$ 1.708.720,00	$ 42.155,55
01-nov-19	30-nov-19	19,03%	30	2,38%		$ 1.708.720,00	$ 40.646,18
01-dic-19	31-dic-19	18,91%	31	2,44%		$ 1.708.720,00	$ 41.736,20
01-ene-20	31-ene-20	18,77%	31	2,42%		$ 1.708.720,00	$ 41.427,20
01-feb-20	28-feb-20	19,06%	28	2,22%		$ 1.708.720,00	$ 37.996,24
01-mar-20	31-mar-20	18,95%	31	2,45%		$ 1.708.720,00	$ 41.824,48
01-abr-20	30-abr-20	18,69%	30	2,34%		$ 1.708.720,00	$ 39.919,97
01-may-20	31-may-20	18,19%	31	2,35%		$ 1.708.720,00	$ 40.147,09
01-jun-20	30-jun-20	18,12%	30	2,27%		$ 1.708.720,00	$ 38.702,51
01-jul-20	31-jul-20	18,12%	31	2,34%		$ 1.708.720,00	$ 39.992,59
01-ago-20	31-ago-20	18,29%	31	2,36%		$ 1.708.720,00	$ 40.367,80
01-sep-20	30-sep-20	18,35%	30	2,29%		$ 1.708.720,00	$ 39.193,77
01-oct-20	31-oct-20	18,09%	31	2,34%		$ 1.708.720,00	$ 39.926,38
01-nov-20	30-nov-20	17,84%	30	2,23%		$ 1.708.720,00	$ 38.104,46
01-dic-20	31-dic-20	17,46%	31	2,26%		$ 1.708.720,00	$ 38.535,91
01-ene-21	31-ene-21	17,32%	31	2,24%		$ 1.708.720,00	$ 38.226,91
01-feb-21	28-feb-21	17,54%	28	2,05%		$ 1.708.720,00	$ 34.966,11
01-mar-21	31-mar-21	17,41%	31	2,25%		$ 1.708.720,00	$ 38.425,55
01-abr-21	30-abr-21	17,31%	30	2,16%		$ 1.708.720,00	$ 36.972,43
01-may-21	31-may-21	17,22%	31	2,22%		$ 1.708.720,00	$ 38.006,20
01-jun-21	30-jun-21	17,21%	30	2,15%		$ 1.708.720,00	$ 36.758,84
01-jul-21	31-jul-21	17,18%	31	2,22%		$ 1.708.720,00	$ 37.917,92
01-ago-21	31-ago-21	17,24%	31	2,23%		$ 1.708.720,00	$ 38.050,35
01-sep-21	30-sep-21	17,19%	30	2,15%		$ 1.708.720,00	$ 36.716,12
01-oct-21	31-oct-21	17,08%	31	2,21%		$ 1.708.720,00	$ 37.697,21
01-nov-21	30-nov-21	17,27%	30	2,16%		$ 1.708.720,00	$ 36.886,99
01-dic-21	31-dic-21	17,46%	31	2,26%		$ 1.708.720,00	$ 38.535,91
01-ene-22	31-ene-22	17,66%	31	2,28%		$ 1.708.720,00	$ 38.977,33
01-feb-22	28-feb-22	18,30%	28	2,14%		$ 1.708.720,00	$ 36.481,17
01-mar-22	31-mar-22	18,47%	31	2,39%		$ 1.708.720,00	$ 40.765,08
01-abr-22	30-abr-22	19,05%	30	2,38%		$ 1.708.720,00	$ 40.688,90
01-may-22	31-may-22	19,71%	31	2,55%		$ 1.708.720,00	$ 43.501,88
01-jun-22	30-jun-22	20,40%	30	2,55%		$ 1.708.720,00	$ 43.572,36
01-jul-22	31-jul-22	21,28%	31	2,75%		$ 1.708.720,00	$ 46.967,02
01-ago-22	31-ago-22	22,21%	31	2,87%		$ 1.708.720,00	$ 49.019,62
01-sep-22	28-sep-22	23,50%	28	2,74%		$ 1.708.720,00	$ 46.847,41
					CAPITAL		$ 1.708.720,00
					TOTAL (CAPITAL + INTERESES)		$ 5.549.129,43

jhon.moreno@ahoracontactcenter.com

Carrera 5 No. 23-125piso 2 centro – Santa Marta

318 3507 464

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EL (LA) DIRECTOR (A) DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO,
en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con la Resolución 0416 de 2006, el artículo 11.2.5.1.1 del Decreto 2555 de 2010, el artículo 98 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 884 del Código de Comercio.

CERTIFICA

RESOLUCION	FECHA	VIGENCIA		INTERES ANUAL EFECTIVO		
		DESDE	HASTA	CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO	MICROCRÉDITO	CONSUMO DE BAJO MONTO
0428	30-mar-07	01-abr-07	30-jun-07	16,75%		
0428	30-mar-07	01-abr-07	31-mar-08		22,62%	
1086	29-jun-07	01-jul-07	30-sep-07	19,01%		
1742	28-sep-07	01-oct-07	31-dic-07	21,26%		
2366	28-dic-07	01-ene-08	31-mar-08	21,83%		
0474	31-mar-08	01-abr-08	30-jun-08	21,92%		
1011	27-jun-08	01-jul-08	30-sep-08	21,51%		
1555	30-sep-08	01-oct-08	31-dic-08	21,02%		
2163	30-dic-08	01-ene-09	31-mar-09	20,47%		
0388	31-mar-09	01-abr-09	30-jun-09	20,28%		
0937	30-jun-09	01-jul-09	30-sep-09	18,65%		
1486	30-sep-09	01-oct-09	31-dic-09	17,28%		
2039	30-dic-09	01-ene-10	31-mar-10	16,14%		
0699	30-mar-10	01-abr-10	30-jun-10	15,31%		
1311	30-jun-10	01-jul-10	30-sep-10	14,94%		
1920	30-sep-10	01-oct-10	31-dic-10	14,21%	24,69%	
2476	30-dic-10	01-ene-11	31-mar-11	15,61%	26,59%	
0487	31-mar-11	01-abr-11	30-jun-11	17,69%	29,33%	
1047	30-jun-11	01-jul-11	30-sep-11	18,63%	32,33%	
1684	30-sep-11	01-oct-11	31-dic-11	19,39%		
1684	30-sep-11	01-oct-11	30-sep-12		33,45%	
2336	28-dic-11	01-ene-12	31-mar-12	19,92%		
0465	30-mar-12	01-abr-12	30-jun-12	20,52%		
0984	29-jun-12	01-jul-12	30-sep-12	20,86%		
1528	28-sep-12	01-oct-12	31-dic-12	20,89%		
1528	28-sep-12	01-oct-12	30-sep-13		36,63%	
2200	28-dic-12	01-ene-13	31-mar-13	20,75%		
0605	27-mar-13	01-abr-13	30-jun-13	20,83%		
1192	28-jun-13	01-jul-13	30-sep-13	20,34%		
1779	30-sep-13	01-oct-13	31-dic-13	19,85%		
1779	30-sep-13	01-oct-13	30-sep-14		34,12%	
2372	30-dic-13	01-ene-14	31-mar-14	19,65%		
0503	31-mar-14	01-abr-14	30-jun-14	19,63%		
1041	27-jun-14	01-jul-14	30-sep-14	19,33%		
1707	30-sep-14	01-oct-14	31-dic-14	19,17%		
1707	30-sep-14	01-oct-14	30-sep-15		34,81%	
2258	22-dic-14	22-dic-14	30-sep-15			31,96%
2359	30-dic-14	01-ene-15	31-mar-15	19,21%		
0369	30-mar-15	01-abr-15	30-jun-15	19,37%		
0913	30-jun-15	01-jul-15	30-sep-15	19,26%		
1341	29-sep-15	01-oct-15	31-dic-15	19,33%		
1341	29-sep-15	01-oct-15	30-sep-16		36,42%	
1341	29-sep-15	01-oct-15	30-sep-16			34,77%
1788	28-dic-15	01-ene-16	31-mar-16	19,68%		
0334	29-mar-16	01-abr-16	30-jun-16	20,54%		
0811	28-jun-16	01-jul-16	30-sep-16	21,34%		
1233	29-sep-16	01-oct-16	31-dic-16	21,99%		
1233	29-sep-16	01-oct-16	30-sep-17		36,73%	
1233	29-sep-16	01-oct-16	30-sep-17			36,47%
1612	26-dic-16	01-ene-17	31-mar-17	22,34%		
0488	28-mar-17	01-abr-17	30-jun-17	22,33%		
0907	30-jun-17	01-jul-17	30-sep-17	21,98%		
1156	30-ago-17	01-sep-17	30-sep-17	21,48%		
1298	29-sep-17	01-oct-17	31-oct-17	21,15%		
1298	29-sep-17	01-oct-17	31-dic-17		36,76%	
1298	29-sep-17	01-oct-17	30-sep-18			37,66%
1447	27-oct-17	01-nov-17	30-nov-17	20,96%		
1619	29-nov-17	01-dic-17	31-dic-17	20,77%		
1890	28-dic-17	01-ene-18	31-ene-18	20,69%		
1890	28-dic-17	01-ene-18	31-mar-18		36,76%	
0131	31-ene-18	01-feb-18	28-feb-18	21,01%		
0259	28-feb-18	01-mar-18	31-mar-18	20,68%		
0398	28-mar-18	01-abr-18	30-abr-18	20,48%		
0398	28-mar-18	01-abr-18	30-jun-18		36,66%	
0527	27-abr-18	01-may-18	31-may-18	20,44%		
0687	30-may-18	01-jun-18	30-jun-18	20,28%		
0820	28-jun-18	01-jul-18	31-jul-18	20,03%		
0820	28-jun-18	01-jul-18	30-sep-18		36,61%	
0954	27-jul-18	01-ago-18	31-ago-18	19,94%		
1112	31-ago-18	01-sep-18	30-sep-18	19,81%		
1294	28-sep-18	01-oct-18	31-oct-18	19,63%		
1294	28-sep-18	01-oct-18	31-dic-18		36,72%	
1294	28-sep-18	01-oct-18	30-sep-19			34,26%
1521	31-oct-18	01-nov-18	30-nov-18	19,49%		
1708	29-nov-18	01-dic-18	31-dic-18	19,40%		
1872	27-dic-18	01-ene-19	31-ene-19	19,16%		
1872	27-dic-18	01-ene-19	31-mar-19		36,66%	
0111	31-ene-19	01-feb-19	28-feb-19	19,70%		
0263	28-feb-19	01-mar-19	31-mar-19	19,37%		
0389	29-mar-19	01-abr-19	30-abr-19	19,32%		
0389	29-mar-19	01-abr-19	30-jun-19		36,89%	
0574	30-abr-19	01-may-19	31-may-19	19,34%		
0697	30-may-19	01-jun-19	30-jun-19	19,30%		
0829	28-jun-19	01-jul-19	31-jul-19	19,28%		
0829	28-jun-19	01-jul-19	30-sep-19		36,76%	
1018	31-jul-19	01-ago-19	31-ago-19	19,32%		
1145	30-ago-19	01-sep-19	30-sep-19	19,32%		
1293	30-sep-19	01-oct-19	31-oct-19	19,10%		
1293	30-sep-19	01-oct-19	31-dic-19		36,56%	
1293	30-sep-19	01-oct-19	30-sep-20			34,18%
1474	30-oct-19	01-nov-19	30-nov-19	19,03%		
1603	29-nov-19	01-dic-19	31-dic-19	18,91%		
1768	27-dic-19	01-ene-20	31-ene-20	18,77%		
1768	27-dic-19	01-ene-20	31-mar-20		36,63%	
0094	30-ene-20	01-feb-20	29-feb-20	19,06%		
0205	27-feb-20	01-mar-20	31-mar-20	18,95%		
0351	27-mar-20	01-abr-20	30-abr-20	18,69%		
0351	27-mar-20	01-abr-20	30-jun-20		37,06%	
0437	30-abr-20	01-may-20	31-may-20	18,19%		
0505	29-may-20	01-jun-20	30-jun-20	18,12%		
0605	30-jun-20	01-jul-20	31-jul-20	18,12%		
0605	30-jun-20	01-jul-20	30-sep-20		34,10%	
0685	31-jul-20	01-ago-20	31-ago-20	18,29%		
0769	28-ago-20	01-sep-20	30-sep-20	18,35%		
0869	30-sep-20	01-oct-20	31-oct-20	18,09%		
0869	30-sep-20	01-oct-20	31-dic-20		37,72%	
0869	30-sep-20	01-oct-20	30-sep-21			32,42%
0947	29-oct-20	01-nov-20	30-nov-20	17,84%		
1034	28-nov-20	01-dic-20	31-dic-20	17,46%		
1215	30-dic-20	01-ene-21	31-ene-21	17,32%		
1215	30-dic-20	01-ene-21	31-mar-21		37,72%	
0064	29-ene-21	01-feb-21	28-feb-21	17,54%		
0161	26-feb-21	01-mar-21	31-mar-21	17,41%		
0305	31-mar-21	01-abr-21	30-abr-21	17,31%		
0305	31-mar-21	01-abr-21	30-jun-21		38,42%	
0407	30-abr-21	01-may-21	31-may-21	17,22%		
0509	28-may-21	01-jun-21	30-jun-21	17,21%		
0622	30-jun-21	01-jul-21	31-jul-21	17,18%		
0622	30-jun-21	01-jul-21	30-sep-21		38,14%	
0804	30-jul-21	01-ago-21	31-ago-21	17,24%		
0931	30-ago-21	01-sep-21	30-sep-21	17,19%		
1095	30-sep-21	01-oct-21	31-oct-21	17,08%		
1095	30-sep-21	01-oct-21	31-dic-21		37,36%	
1095	30-sep-21	01-oct-21	30-sep-22			30,36%
1259	29-oct-21	01-nov-21	30-nov-21	17,27%		
1405	30-nov-21	01-dic-21	31-dic-21	17,46%		
1597	30-dic-21	01-ene-22	31-ene-22	17,66%		
1597	30-dic-21	01-ene-22	31-mar-22		37,47%	
0143	28-ene-22	01-feb-22	28-feb-22	18,30%		
0256	25-feb-22	01-mar-22	31-mar-22	18,47%		
0382	31-mar-22	01-abr-22	30-abr-22	19,05%		
0382	31-mar-22	01-abr-22	30-jun-22		37,97%	
0498	29-abr-22	01-may-22	31-may-22	19,71%		
0617	31-may-22	01-jun-22	30-jun-22	20,40%		
0801	30-jun-22	01-jul-22	31-jul-22	21,28%		
0801	30-jun-22	01-jul-22	30-sep-22		38,47%	
0973	29-jul-22	01-ago-22	31-ago-22	22,21%		
1126	31-ago-22	01-sep-22	30-sep-22	23,50%		

NOTA: Para efectos probatorios, de conformidad con el artículo 029 del Decreto 19 de 2012, "las entidades legalmente obligadas para el efecto, surtirán el trámite de certificación del interés bancario corriente, la tasa de cambio representativa del mercado, el precio del oro, y demás indicadores macroeconómicos requeridos en procesos administrativos o judiciales, mediante su publicación en su respectiva página web, una vez hayan sido expedidas las respectivas certificaciones. Esta información, así como los datos históricos, mínimo de los últimos diez (10) años, debe mantenerse a disposición del público en la web para consulta permanente. Ninguna autoridad podrá exigir la presentación de estas certificaciones para adelantar procesos o actuaciones ante sus despachos, para lo cual bastará la consulta que se haga a la web de la entidad que certifica."

Expedida en Bogotá D.C.

JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO